Inventor's Name: ALBERT Serial No. 09/430,412 Docket No. 2268UO-1 Agent: Angela Dallas Sebor Telephone: 303/863-9700

Sheet 1 of 9 sheets



.2958AACAAATGCTATACCTCAGGAATATTACAGATTTTTACAGCATTTTAACTTTCTTGATGAGAAAAAAATTTGTC -2718ATTTTACTTTTATAGTCTCAACTATAATTTTCAAGTTTTAATTTTAGATAATTTCAGCCTTTTTAAATATTTTCCCATTA -2638TAATTTTTGTGACCTCTAACTCTATTTTAACTGTAATATAGTTCTGTATTTTGTGAAGAGACTTTAGAAGTGGAAATAGA 2478ATGATCATCACAATGCATGCTCATGTGGTGGCATGCTGAATGATTGAGTGGGACTGTGCCAGCTGAACTATAAAAAAA -2398AAAACAAACAAAACTTATCCAAACACTGTCCTGTATTGTAATGCATTGGCCCAACTGGATTCTTTTGATGCTTTGG -2318TGATTGCTCTTTTGTTTTGGGCTTGGAGATTCAGAGCTATGAAATTCAGAGCTCAGATTTGAACACAATATTAAGATTAT -2238TGCAATCTGTAGTGAATCTGTTCATGTTATCCAGTGTCAACTGCTTTTGAGATTGCATTCCTTTCACCTCAGGCATGCAA 3118CCCTCCTAGTATTCATAAGTGTGCCTTTGAAAACGTTTTAAATTGTAAGAAATAAAATGTTTGATATTATGTATTA 2798TITACATGTGTTGTTTGACACAATTCTTAATTATGTTCTTGATATGCATATATTTGCTTCTTAAATTTTTAAGTTTCCTTT 3278GCTAAGTGAAAATGAAAGGCAATATCATTCTGCATATATCATTTATTATATATCACAGTATTATTAGTTTTAAAAG 3038TTACTAAGAAAAACTTGAATTACTTTGGATTTTGAAAAACTTTGATAAATTCTACATCATAGCATATTGAAGCAAGAAT 3358TACAGGAGCTTTGGTTTGCAGCATTTACTTAAGAAATATTTGGTATTCTGTATCTTTAAGAGTTAAACATAGAAATTG 3438ATCATCAATAATATCCGTTATAAAGCTTGCTTTTCTTTAGGTTAACTTTAGAGGCCTTGAAGAATAAGAGCTCATCTCTT 31.98TTAAACATAAATATCTATTATGYCATTGSACGAYTAGGYSAACCTARTCRGTGCTGCGAATACTTTCGATACTTCTGTTT

BEST AVAILABLE COPY

Human 5-HT1A promoter



-2158TCAGGATGTATAAGTGAAATGTTGTGTGTATGTTTACTGTAGTTGCTTAGAAGTCCATTCTTTACCAATGCTCAAATGT


-958TGTTCACCTTCCCATTCAGGCTCCCTATGCTTCCTTTTCTCATCTCCTATTGCCACTCTGGGATGCTGACACGATTTAAG 1038ACGGAGGTAGCTTTTTAAAAAČGAAGACACACTCGGTCTTCTTCCATCAATTAGCAATAATTGGGAGACTGACCAGGAC -1438TGCCAGGCTTCACTTAGAACACATATGCAAAATATTTCCATCCCTGAATTTACTAGCCACAAAGCTATGGGAAGTGGCAG -1278CATTTCGAGATGCAGTTGTTTACCTCTCCTTTGACACGTCCTTTATAATTTCGTTCTCTCCGGTTCCCCAACG -1118TGTTGTTGTTGTTGTTTGTTTTGTTTTTGAGACGGAGTCTCGCTCTGTCGCCCAGGCTGGAGTGCAATGGCGCGAGA -1198TTAAAAAAAAAGTCACAGGCAATATTCTCCCTGAGGGAGTAAGGCTGGACTGTTAGATGATAACGGAGGTACCGTTTTGT -1838AATGACAGATACTTCAGGCTTTCGAAGGAAGCTAAAACATATAATAGGCCTGATATATAAGGTTCAGAGCAAAAGAGGGC -1678CTAAAAGTTGTTGTTTTCCTCAATACTTGCTTCATTTTCTGGCATAAGGGTTTTCCAGATGGCACTCTAAAACATTTGCCA -1598GAAGGTGGCGAACATAAAAACCTCATTGCTTAGAACTGTCCCAGGTGCTGAACCCCAGTTTCTGAGATTAAGAGAGGCTAGC -1518CGGCTAGCGAACCGGGATTCCACCAAGTTTCCCCCAGAGGTTTGCAGGCTCTGGTAAGAAGTGCAAAAAGGCCATGTGAAA -1918GGTTATGACAGCACAAAACCAACAGGTGAAAGTGTTAGCCTAGCTTTATTAAAATGGCATTCCCAGTTAGAACTTGTG -2078GATTAAATTTGTTTTCTTGTTAAAGGAAACAGCTTAGAACAAACCCTTGTAAGTATCTTTATTTCAGTGATTTAACATTT -1998CCAAATGTTAAATCATTTGGAAAATGCAATACTATTCGTTTCTCCAACAAAAGGTAAATTTATGTCAGTTCCAAAGTTTCA -1758ACTAAAATAAATTITTAAAGAAAATAGGAAGGAGACAAAACTCAATACTACCTTGTCTTTTAATAACTGTCTTCTTTT

BEST AVAILABLE COPY

-398TCTCG

Title of Invention: "MUTATIONS OF THE 5' REGION OF THE HUMAN 5-HT1A GENE, ASSOCIATED PROTEINS OF THE 5' REGION ... DIAGNOSTIC TEST FOR MAJOR DEPRESSION AND RELATED MENTAL ILLNESSES" Inventor's Name: ALBERT et al. Serial No. 09/430,412
Docket No. 2268UO-1
Agent: Angela Dallas Sebor Telephone: 303/863-9700
Sheet 4 of 9 sheets

5-HT



POSTSYNAPTIC NEURON

5-HT NEURON

ACUTE ANTIDEPRESSANT TREATMENT

TRANSPORTER 5-HT

POSTSYNAPTIC RECEPTORS

AUTORECEPTOR


5-HT1A


AUTO-INHIBITION → LOW FIRING RATE → → LOW 5-HT RELEASE


DYSINHIBITION -NORMAL FIRING RATE → HIGH 5-HT RELEASE

BEST AVAILABLE COPY














Title of Invention: "MUTATIONS OF THE 5' REGION OF THE HUMAN 5-HT1A GENE, ASSOCIATED PROTEINS OF THE 5' REGION ... DIAGNOSTIC TEST FOR MAJOR DEPRESSION AND RELATED MENTAL ILLNESSES" Inventor's Name: ALBERT et al. Serial No. 09/430,412
Docket No. 2268UO-1

Sheet 7 of 9 sheets


Agent: Angela Dallas Sebor Telephone: 303/863-9700



Title of Invention: "MUTATIONS OF THE 5' REGION OF THE HUMAN 5-HT1A GENE, ASSOCIATED PROTEINS OF THE 5' REGION ... DIAGNOSTIC TEST FOR MAJOR DEPRESSION AND RELATED MENTAL ILLNESSES" Inventor's Name: ALBERT et al. Serial No. 09/430,412

Docket No. 2268UO-1

Agent: Angela Dallas Sebor Telephone: 303/863-9700 Sheet 8 of 9 sheets





Title of Invention: "MUTATIONS OF THE 5' REGION OF THE HUMAN 5-HT1A GENE, ASSOCIATED PROTEINS OF THE 5' REGION ... DIAGNOSTIC TEST FOR MAJOR DEPRESSION AND RELATED MENTAL ILLNESSES" Inventor's Name: ALBERT et al. Serial No. 09/430,412

Docket No. 2268UO-1

Agent: Angela Dallas Sebor Telephone: 303/863-9700

Sheet 9 of 9 sheets

RN46A NUCLEAR EXTRACT 100X COLD SPECIFIC OLIGO 100X COLD NON-SPECIFIC OLIGO




FIG. 6